

1. UVOD

Pojam kratke kazne lišenja slobode nije zakonski određen, a i u teoriji o tome nepostoji jedinstveno mišljenje. Najzastupljenije je stanovište da se radi o kaznama u trajanju do 6 mjeseci, s tim što se i u okviru ovih kazni izdvajaju one do 15 ili 30 dana. U nauci krivičnog prava stavljaju se niz prigovora praksi izricanja kratkih kazni lišenja slobode, sa argumentacijom da ta praksa nije opravdana ciljevima kaznene politike. Protiv ovih kazni najčešće se izriču slijedeći prigovori:

- a) Primjenom kratkotrajne kazne lišenja slobode ne može se ostvariti svrha krivičnih sankcija;
- b) Kratka kazna lišenja slobode proizvodi niz štetnih posljedica za osuđenog u moralnom, materijalnom, profesionalnom i društvenom pogledu;
- c) Zatvaranje kratkog trajanja stimuliše povrat, jer su primarni delikventi u zatvoru izloženi štetnom uticaju povratnika i profesionalnih delikvenata. Zato se kratkotrajno lišavanje slobode često naziva "seminarom kriminaliteta";
- d) Kratka kazna je posebno štetna za određene kategorije učinilaca krivičnih djela kao što su maloljetnici, mlađi punoljetnici, psihopatske ili socijalno poremećene ličnosti ili alkoholičari;
- e) Kratkotrajne kazne su i krajnje neekonomične.

Protivnici kratkotrajnog zatvaranja vide rješenje problema kažnjavanja u 2 pravca:

1. Kroz podizanje općeg zakonskog minimuma treba onemogućiti da se kazna lišenja slobode izriče u kratkom trajanju;
2. U sistem krivičnih sankcija uvesti mjere postupanja na slobodi koje bi se izricale umjesto kratkotrajne kazne lišenja slobode, npr. uslovna osuda, sudska opomena, novčana kazna itd.

Međutim, kratke kazne lišenja slobode imaju veliki broj pristalica, a njihova primjena pravda se nizom argumenata:

- a) Individualizacija krivične sankcije prepostavlja određeni raspon kazni;
- b) Kratka kazna lišenja slobode ima svoj efekat u pogledu generalne prevencije;
- c) Za neke kategorije učinilaca KD kratka kazna lišenja slobode je najpravednija i skoro neophodna krivična sankcija (npr. siledžije, nedisciplinirani vozači m/v, lica koja izbjegavaju novčane obaveze kao što je alimentacija i sl);
- d) Struktura kriminaliteta također opravdava primjenu ovih kazni. Sitni kriminal se ne može kažnjavati težim kaznama, niti je uvijek opravданo da se izrekne uslovna osuda ili novčana kazna;
- e) Boljim organizovanjem načina izvršenja može se otkloniti niz slabosti kratkotrajne kazne zatvora.

I pored kritika, kratkotrajne kazne zatvora se i dalje primjenjuju u sudskoj praksi, a krivični zakoni predviđaju minimume koji omogućavaju njihovo izricanje.

Rad se sastoji od pet dijelova - cjelina.

U prvom dijelu govorimo o krivičnim sankcijama kako i o vrstama krivičnim sankcija u našem krivičnom pravu.

U drugom dijelu smo ukazali na karakteristike kaznenih sistema, formalni i materijalni pojam kazne, definiciju i karakteristike kazne, njenim osnovama i svrhama.

U trećem dijelu smo se fokusirali na vrste kazni. U ovom dijelu rada smo pored prikaza vrsta dali i opis pojedinih vrsta kazni.

Četvrti dio rada je posvećen posebnoj vrsti kazne a to je kazna lišenja slobode kao i kratkim oblicima ove kazne što je ujedno i tema ovog rada.

Peti dio rada se odnosi na savremene penološke poglede, te kroz njihovu prizmu sagledava problem kazne lišavanja slobode, kao i još neke, veoma bliske, i tome povezane probleme.

Zajedničke karakteristike krivičnih pravnih sankcija su u tome što su kazne za krivične činove. Sankcije ovih dva i četvrtog dijela su odnosne na građanina njezine život, tekućinu, imovinu ili političke sile građanske prave. One zajedničke karakteristike značaju da izvršenim činom ugovora koji primjenjuju fraude, sankcije su na potku veštice operacioni kod obveznika svih pranja kojeg se postrojaju u obliku principala ovih sankcija.

U klasičnom društvu je bila preteča današnjeg vremena, jedna krivično pravna norma nazvana Krim je i danas osnova svih današnjih krivično-pravnih sankcija. Poglavlje 22. uveća se u zakonodavstvu u posljednjih mjesecima pojavljivaju potci kazne još i rednog predmeta, čl. Mjere kaznenodržanja.

U novom krivičnom pravu po Tomisu XIX. vijeku počelo se istražiti da kaže više dovođenja načela u formi pravne komunitete i da bi trećim privantim i takože mjestu kojemu se neće uveliki očimati osnova krivičnog prava, već ojačati uvrha isključivo bila popravka i usporava učinkovačnosti krivičnih dionica. Te predviđeno mjeru dobile su naziv mjeru bezbjednosti.

Zajednička je karakteristika svih krivičnih sankcija da se ono primjenjuju prema nemocima krivičnih dionika i da ne izgubi svetu zaštita društva nad krivičnim dionicama.

1.1. Vrste krivičnih sankcija u našem krivičnom pravu

Krivični zakonik počinje četiri vrste krivičnih sankcija:

- kazne,
- mјere kaznenodržanja,
- vaspitne mјere,
- sudiski u rasporedu.